

s286(20) ~~1b~~ Games of ~~Tswana~~ Children. 13
1b Ditso tsa Betsoana le mekgoa ea bone

- Metshameko: Bana ba Betsoana ba na le metshameko e le mentsi thata e ba e tshamekang bosigo le motshegare. Bosigo ga ba dule mo matlung ha ba ise ba tshoaroe ke boroko. Ba tshameka hu hu mmee! Phoko je mmee. Ke gore, ba bangoe ba tsamaea ba ea go itshuba mo lehihing. 'Me jaanong gotoe ke bo phoko je. Jaanong ba bangoe ba dire lesakanyana ka mbu 'me ba tsene mo teng: 'Me gotoe ke dinku. Gape ba bangoe ba ee go tsamaea kgakalanyana le ba ba mo sakeng, 'me bone gotoe ke dikoanyana di a tshameka. Gape go na le ba bangoe ba ba itshubileng ka ba moragò ga ditlhare 'me bone gatoe ke dintsa. 'Me jaanong ge, ba eleng diphoko je ba tle ba kukunela dikoanyana mo lehihing 'me ba e leng dikoanyana ba sie ba goe ba re: Hu - hu - mmee! Phoko je 'me o re tlhasetse mme: Jaanong ba eleng dinku ba tsue mo sakeng ba tabogele koa dikoanyaneng ba lela jaaka dinku ba re: Hou - hou - mmee! Dintsa mme. 'Me e re ha bophoko je ba santse ba leleka dikoanyana 'me bo mmatsone ba di thusetsa, dintsa di tle di taboga di re: hou-hou - hou! 'me jaanong bo phoko je ba sie ba tshaba ba e leng dintsa. Motshameko o ke oa bana ba ba botlana hela ba sa kopana le ba bagolo. Gape o mongoe ke moskele. One o tshamikios ke ba batonna le ba banyenyane. 'Me eo motonna e dule hatshe a name maoto, 'me ba ba botlana ba tle ka ha morago ga gaoe ba harane.
2. Jaanong ba opele ba ntse ba rita ba ea koa pele ba ntse ba re: Moskele - moskele kele kele, au jele au jele jele. Jaanong ba ba botlana ba re 'mè kea a otsela 'me oa ntlha eo o koa morago a robale. Gape ba dire moskele ba ntse ba ea pele ba tsikinyegela ntlha tsotlha, gape eo mongoe eo o latelang eo o robetseng a re: 'mè ke a otsela, 'me mmagoe a re: robala ngoanaka. 'Me ba dire jalo jalo go hitlhela ba robala botlha. Jaanong 'ma bone eo o koa pele a eme a tle go ba tsosa a ba tshoare ka ditsebe a ba bogetse jaaka ha mosadi a logetsa bana ka mahura 'me a ba tsose gape ba tshameke gape. Pina e e ratoang ke banyana ke:

Serinye. Ha ba e opela ba re:

Serinye - serinye - serinye, serinye, serinye;

Ausi irile maloba ke re a re tsamae,

/Oa gana.....

Oa gana oa re tla shoa mmogo,
 Sa'molae sa mo kanega.

E ngoe ea ea re:

 Thubenyana, a ja bogobenyana,
 A bo kgotlha ka lushuana,
 A ipukunya molongoana.

Ditshoantsho: Ditshoantsho ts'a banyana ke go bopa bana le batho ka letsopa, 'me ba aga matlo ka ubu o o dubiloeng ka metse. 'Me ba tahameka mantlonyane le go itshubalana.

Motshameko oa basetsanyana ke go tlola ntimo le go tshameka khuparele le go hepisana. Ntimo ke kgole e telele, 'me e tshoaroa ke batho ba le babedi 'me dintlheng, 'me ba e betse ba ntse ba e 3. dikulosetsa koa tlhase le koa godimo, 'me ba bangue ba e tsole, ha e betsa ha hatshe. 'me eo o tlaa tlolang ga mashome a mabedi a sa kgope kgole, o tlaa be a tlhotsee, empa hu kgole e kgopa maoto a gagoe a sa ise a hetse mashome a mabedi, o ba a tlhotsoe, 'me o tlaa tahameka ha ba ba bangoe ba hedile, le ba ba neng ba betsa kgole ba tlodile. Khuparele ke go sega ditsela tse di lesome mo lentsoeng, 'me mo go ea ntlha go beoe maje a a lekanang palo ea batho ba ba tahamekang (ha ba le bane eo mongoe le eo mongoe o ba a ja gagoe mo tseleng ea ntina) 'me ba tshimolole go dira khuparele. Jaanong mo go ea bohelo go beilos sengoe se se ntle gore eo o tla hitlheng pele a tle a se tsee. Jaanong oa ntlha a tee thokolo 'me a a e hetlheli ka ha morego ga mokotla gore ba bangoe ba sekba munona. 'Me ha a sena a e hetlha a huparele matsogo, 'me a botse ba bangoe a re: o tlhoile lehe o rata lehe? 'Me ha a sena a ba botsa botlhe, a phuthulole matsogo. So o ileng a rata je thokolo e mo go jone, o tsaaisa kgomo (lentsoe) ea gagoe. 'Me ba dire jalo jalo go hitlhela ba hitlha mo tseleng ea bohela. 'Me ea kgomo ea gagoe e hitlheng pele o tsaea se se beiloeng hao. Go hepisana ke motshameko oa basetsana ba le bantsi 'me setlhophha se sengoe se nne ntlha e le ngoe le se sengoe hela jalo. 'Me go tsoe motho koa go se sengoe a tle go hepisa ba bangoe Jaanong go tsoe motho a mo leleke. Ha a mo tsnoere, o mo isa tshankaneng oa ga bone. Jalo jalo, 'me ba ba tlaa tsnoaroang ba

4. isicoa tshankaneng botlhe, ba tlhotsoe. Basimane le bone ba tle ba tshameke khuparele le go hepisana jaaka basetsanyana. Empa motshameko oa bone ke go kheba bokhudube kgotsa bokgoatshe. One ke motshameko o o tshamekioang ke basimane bale babedi. Ba epa bokhudube, 'me ba bo bee ha pele ga bone 'me ba bo khebe ka dikheba tsaa mebutloa ea makhu kgotsa maoka. 'Me ec mongoe o rata gore nne le dikgomo tse di ntsi go heta ea mongoe, 'me eo e leng sekhibi, a nne le tau di ntsi, jaanong ba tshimolole go hesa. Ha ba hesa ke ha eo mongoe le eo mongoe a baea makhudube a le mabedi ha pele ga gagoe, 'me eo o loang le ena a kolope a eo mongoe ka kheba, 'me eo le ena a di kolope. Ha tuing oa dikgomo (bokhudube) a ka tlhaba makhudube ac ka kheba, o thibile. 'Me ha a a hosa, 'me eo o khebang kgotsa eo o eang o tsuea kgomo seo, 'me eo o iloeng a hese ea bobedi gape. Ma khebe jalo jalo go hitlhalela eo mongoe a tseeloa dikgomo tsotlhe. Go bogotoe o jele, 'me eo o tlhotseng gotoe o jesitse. Makau le mangarebe ba bina hela ha ba tshameka. Ga bana motshameko ha go bina setapa sa mangole le go bina motata-selo hela 'me eo o boatla a ba tlhotsoe, 'me eo o matlametlo a tumisioe gungoe a tlhabale nku e tona. Empa ga ba dueloe. Banna le basaui le bone ba ntse ba bina setapa sa mangole leha go ka toe sa kgatlheng: Batlhaping ba re: A baroetsana ba se tshameke bosigo ha ngoedi e ise e tlhotsoe.
5. Ke gore ha kgoedi c sa ie ntsha. Setapa sa ga Pharatlhatalhe se bidioa: Senkga stukgu snakedi. Motshameko o bonyoe koa Bakgothung koa Maamuska ka losho ja dikgomo. Seharantlhatalha ke motshameko oa makau le baroetsana. Leha go ntse jalo metshameko e e entseng jaaka khuparele, ntimo, le e mengoe ke ea banyana. 'Me e e ntseng jaaka megobelo, setapa le go kgiba, gotoe ke sona k8n8k8n8. 'Me e tshamekoa ke mongoe le mongoe hela.